Css language

به زمانی شیرینی کوردی

نووسه ر : دانا صدرالدین

ناوی کتێب :

Css language

نووسه ر : دانا صدرالدين

ده رباره ی : ویب سایت

ساڵ: هاوینی ٢٠١٢

ئه م کتێبه پێشکه شه به دايك و باو کی ئازيزم

پێشکه شه به هاورێ خۆشه ويسته کانم

پێشکه شه به خوشکی ئازيزم دره خشان

پێشکه شه به برای به رێزم کاکه توانا

وه هه موو فێرخوازان به تايبه تی فێرخوازانی

زانکۆی سۆران به شی زانستی کۆمپيوته ر

وه پێشکه شه به کاکه سۆرانی گوڵ و دڵ

وه پێشکه شه به هه موو ئه و که سانه ی

رۆژێك له رۆژان يارمه تيان داوم ..

ناوه ڕۆك

پێشه کی

به ناوی خودای گه وره و میهره بان

هه موو شتێك ئه گه ر له سه ره تاوه ده ستی پێبکه ین ئه وا ئه سته مه به ڵام به رده وام بوون و كۆڵ نه دان له سه ر ئه و كاره ی كه بڕیارت دا ده ستی پێبكه یت ئه وا به ره و لوتكه ی سه ركه وتن هه نگاو ده نێیت .

زۆر خۆشحاڵم كه توانیم كتێبی یه كه م ده رباره ی دروستكردنی ویب سایت ده رباره ی زمانی هوتمایل به سه ر كه وت و ی ته واو بكه م وه جارێكی تر به پشتیوانی خودا دووباره ده ستم كرد به نوسینی كتێبێكی تر ده رباره ی دروست كردنی ویب سایت چونكه ئه م كاره م ده بێته هۆی زیاد بوونی سه رچاوه كان به زمانی شیرینی كوردی وه هه ر وه سوودێك به

تۆی تینوی زانست و زانیاری ده گه ینێت وه ده مه وێت که کتێبخانه ی کوردی پربێت له کتێب ده رباره ی هه موو بوارێك چونکه هه ر کتێبه ده توانی گه لێك یان وڵاتێك به ره و پێش به رێت و رۆشنبیری بخاته ناو تاکه کانی ئه و گه له و به هێزیان بکات و بتوانن شت به ر هه م بهێنن بۆ ئه وه ی دوارۆژێکی گه ش بۆخۆیان دابین بکه ن .

وه بێگومان مرۆڤ کاتێك کارێك ئه نجام ده دات یان هه وڵ ده دات کارێك ئه نجام بدات ئه وا بێگومان توشی به ر به ست ده بێت جا پێویسته هه ر به ر به ستێك که بێته سه ر رێگا مان بتوانین به سه ر که و ت وی لیی تێپه رین و به سه ری زاڵ ببین

وه من ئه و کتێبه م بۆئێوه ی خۆشه ویست ئاماده کرددوه وه ئه گه ر هه ر که م و کوریه ك له کتێبه که دا هه بێت یان له باس کردنی بابه ته کا ن ئه وا هیوام وایه بمبورن چونکه هه ر که سێك کاتێك کاریك ئه نجام ده دات ئه وا ئه گه ری ئه وه ی هه یه که هه ڵه یه ك ئه نجام بدات و ه هه نگاو نان چاکتره له وه ستان له شوێنێك

دانا صدراللدین

زانکۆی سۆران

ناساندن

ئه م زمانه یه کێکه له زمانه هه ر به هێزه کان بۆ رازاندنه وه ی په ره کانی ویب سایت که ده توانین چه ند کارێکی زۆر جوانی پێ ئه نجام بده ین و وه ده توانین به شێوازێکی جوان و سه رنج راکێش دیزاینی ویب سایته که مان برازێنینه وه به هۆی ئه م زمانه ده وڵه مه نده و سه رنج راکێشه وه تۆ ناتوانی به ته نیا به هۆی ئه م زمانه ویب سایت دروست بکه یت به ڵکو ده بێت ئه م زمانه له گه ڵ زمانی هوتمایل به کاربهێنیت بۆ ئه وه ی کاریگه ریه کان به ده ر بکه وێت .

وه زمانی سی ئێس ئێس وه کو وتمان کاری جوانی پێ ده کرێت وه ده توانین ئه م زمانه به چه ند شێوازێك به کار بهێنین وه وه کو زمانی هوتمایل ده توانین به رنامه ی نۆت پاد به کاربهێنین .

وه به پشتیوانی خودا له م كتێبه باس له هه مو شته سه رنج راكێشه كان و به سووده كان ی ئه م زمانه ده كه ین وه هیوادارم سوودی بۆ تان هه بێت .

بۆفێربوونی ئه م زمانه به شێوه ی ده نگ و ره نگ

www.youtube.com/computersoranu

به كارهێنان

زمانی سی ئیس ئیس شێوازی به كارهێنانی جیاوازه له زمانی هوتمایل ئه م زمانه له جیاتی ئه وه ی تۆ تاگ به كاربهێنیت ئه وا له م زمانه به كاری ناهێنی به ڵكو راسته وخۆ فرمانه كه ده نوسی .

به ڵام پێش ئه وه ی ئه و فرمانه بنوسین كه تایبه ته به زمانه كه ئه وا پێویسته ئه و تاگه دیاری بكه ین كه ده مانه وێت گاریگه ریه كه ی له سه ر جێ به جێ بكرێت بۆ نمونه من ده مه وێ تاگی په ره گراف ره نگی نوسینه كه ی بكه م به سوور سه ره تا ده بێت تاگی په ره گراف دیاری بكه م :

نمونه :

```
P
{

}
```

له دوای ئه وه ی که تاگی په ره گراف م دیاری کرد ئه وا دوو که وانه ده که مه وه وه کوو نمونه ی سه ره وه له ناو ئه م دوو که وانه یه ده توانم ئه و کۆدانه یان ئه و فرمانانه بنوسم که تایبه تن به زمانی شی ئێس ئێس نمونه :

```
P
{
color
}
```

وه ك له نمونه که دیاره ئه و فرمانه مان دیاری کرد یاخود نوسیمان که تایبه ته به دیاری کردنی ره نگی نوسین له نا و تاگی په ره گراف دواتر له جیاتی نوسینی یه کسانه ئه وا :

ده که ین نمونه :

```
P
{
Color:
}
```

دواتر ئه و ره نگه ده نوسین که ده مانه وێت دواتر له کۆتایه یه که ی ئه م نیشانه یه داده نێین

;

نمونه :

```
P
{
Color:red;
}
```

ئه مه تايبه ته بوو به شێوازی به كارهێنانی ئه م زمانه له نمونه كانی داهاتوو باشتر ده توانن لێی تێبگه ن .....

كاركردن

بۆ ئیش پێكردنی زمانی سي ئێس ئێس له ناو ویب سایته كه مان ده توانین به سێ شێواز كاری پێ بكه ین و به كاری بهێنین:

شێوازی یه م :

ده توانین ئه م زمانه به كار بهێنین له ناو تاگه كانی زمانی هوتمایل وه كا م تاگه مان مه به سته كه كۆده كانی ئه م زمانه ی له سه ر جێ به جێ بكه ین ئه وا له و شوێنه به كاری ده هێنین :

بۆ نمونه من ده مه وێت نوسینێك بنوسم له نا و تاگی په ره گراف به م شێوازه :

نمونه :

```
<html>
```

```
<head>
</head>
<body>

<p style="color:red;">کوردستان</p>

</body>
</html>
```

له نمونه ی سه ره وه سه ره تا ئه و تاگه مان کرده وه که تایبه ته به نوسینی په ره گراف دواتر فرمانی ستایلمان نوسی که ئه م فرمانه وا ده کات تۆ بتوانی کۆده کانی زمانی سي ئێس ئێس له سه ر ئه م نوسینه جێبه جێ بکه یت .

ئه نجام :

کوردستان

ئه گه ر سه یری ئه نجامه که ی بکه ن ده بینین ره نگی نوسینه که مان بوه به سوور

وه ئه گه ر تۆ ئه م شێوازه به کار بهێنی ئه وا ده بێت فایله کان به فۆرماتی

.htm

یان

.html

سه یڤ بکه ین چونکه ئێمه کۆده کان له نا و هوتمایل به کار ده هێنین.

نمونه یه کی تر :

```
<html>
<head>

</head>
<body>

<div style="color:yellow;">کوردستان</div>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

شێوازی دووه م :

وه هه ر وه ها به شێوازێکی تر ده توانین کار به ئه م زمانه بکه ین . ده توانین ئه م زمانه به کار بهێنین له ناو به شی سه ره کی زمانی هوتمایل نمونه :

```
<html>
<head>
لێره ئه و تاگه ده نوسین که تایبه ته به به کارهێنانی ئه م زمانه
</head>
<body>
</body>
</html>
```

دواتر ده بێت ئه و تاگه بنوسین که به هۆییه وه ده توانین کاریگه ریه کانی زمانی سي ئێس ئێس له سه ر جێبه جی بکه ین وه ده بێت داشی بخه ینه وه

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">


</style>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

وه ك له نمونه که به دیار ده که وێت ئه و تاگه مان کرده وه وه دامان خست که تایبه ته به به کارهێنانی ئه م زمانه .

نمونه :

ده مانه وێت تاگی په ره گراف ره نگی نوسینه که ی بیکه ین به شین

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
P
{
Color:blue;
```

```
}

</style>
</head>
<body>

<p>هه موومان به هێزین</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

هه موومان به هێزین

نمونه یه کی تر :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
P
{
Color:blue;
}

div

{
color:red;
}
```

```
</style>
</head>
<body>

<p>هه مووماں به هێزین</p>
<div>هه مووماں به هێزین</div>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

هه مووماں به هێزین

هه مووماں به هێزین

شێوازی سێیه م :

ده توانین ئه م زمانه به شێوه ی فایلێکی سه ر به خۆ سه یڤی بکه ین دواتر له به شی سه ره کی زمانی هوتمایل بانگی ئه و فایله بکه ین که تایبه ته به سی ئێس ئێس کاریگه ریه کانی له سه ر تاگه کانی هوتمابل جێبه جێ بکه ین

وه ده بێت ئه و فایله ی که بۆ ئه م زمانه سه یڤ ده که ین ده بێت پاشگره که ی یاخود فۆرماته که ی به :

```
.css
```

بێت وه ده بێت فایلی هوتمایل و ئه و فایله ی تایبه ته به کۆده کانی سی ئێس ئێس هه ردووکیان له ناو یه ك فۆڵده ر بن .

نمونه :

سه ره تا فۆڵده رێك دروست بكه له سه ر شاشه ی كۆمپیوته ره كه ت واته له سه ر دیسكتۆپ .

دواتر ده مانه وێت نوسینێك بنوسین واته به هۆی په ره گراف ئه و نوسینه ده نوسین ده مانه وێت ره نگه كه ی بكه ین به په مه یی له ناو فایلی سی ئێس ئێس تاگی په ره گراف دیاری ده كه ین به م شێوازه :


```
P
{
Color:pink;
}
```

دواتر ئه م فایله سه یڤ ده كه ین له ناو ئه و فۆڵده ره ی كه دروستمان كرد وه فایله كه به فۆرماتی

```
Css
```

سه یڤ ده كه ین

نمونه :



دوا ی ئه وه ی ئه و فایله مان سه یڤ كرد كه تایبه ت بو به زمانی سی ئێس ئێس ئه م جاره له ناو هوتمایل تاگێك به كار ده هێنین بۆ ئه وه كاریگه ریه كانی فایلی سی ئێس ئێس له سه ر جێبه جێ بكه ین به م شێوازه :


```
<html>
<head>
```

```
<link rel ="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />

</head>
<body>
<p>گه لی کورد</p>
</body>
</html>
```


ئه و کۆده ی که له ناو به شی سه ره کیمان نوسی تایبه ت بوو به راکێشانی فایلی سی ئێس ئێس بۆ ناو فایلی هوتمایل .

سه یربکه ن هه ر دوو فایله که له ناو یه ك فۆڵده ر دان :



ئیستا ئه و فایله بکه ره وه که تایبه ته به هوتمایل ده بینین ره نگی په ره گرافه که مان بووه به و ره نگه ی که به ناو فایلی سی ئێس ئێس دیاریمان کردووه .

ئه نجام :



ئه مه ش بریتی بوو له چۆنیه تی کارپێکردنی ئه م زمانه وه باشترین شێواز بریتیه له شێوازی سێیه م .

بۆبینینی به شێوازی ده نگ و ره نگ

www.youtube.com/computersoranu

تێکست :

له م به شه دا باسی ئه و فرمانانه ده که ین که تایبه تن به نوسین واته تێکست له ناو ماڵپه ره که مان

color

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین ره نگی نوسینه که مان به ئاره زووی خۆمان بیگۆرین

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
color:gray;
}

</style>
```

```
</head>
<body>
<p>  كوردستان </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

```
كوردستان
```

Font-family

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ گۆرينى جۆرى نوسينه كانمان واته شێوازه كانيان

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
font-family:impact;
}

</style>
</head>
<body>
<p>  كوردستان </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

```
كوردستان
```

Font-size

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین قه باره ی نوسینه كه مان به ئاره زووی خۆمان گه وره و بچووكی بكه ین نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
font-size:33px;
}

</style>
</head>
<body>
<p>  كوردستان </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

وه هه ر وه ها له جیاتی نرخ دابنێین ده توانین ئه مانه به کار بهێنن

Large

Small

x-large

x-small


نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
font-size:x-small;
}

</style>
</head>
<body>
<p> کوردستان </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



Text-align

ئه م فرمانه به كاردێت بۆدیاری كردنی ئاراسته ی نوسین بۆ نمونه ئه گه ر بته وێت نوسینه كه ت بچێت بۆ لای راست یان چه پ یان ناوه راست ئه وا ئه و فرمانه به كار ده هێنین

نمونه :

بۆلای ناوه راست :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-align:center;
}

</style>
</head>
<body>
<p> كوردستان </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

```
کوردستان
```

نمونه بۆلای راست :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-align:right;
}

</style>
</head>
<body>
<p> کوردستان </p>
</body>
</html>
```

نمونه بۆلای چه پ :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
```

```
text-align:left;
}

</style>
</head>
<body>
<p> کوردستان </p>
</body>
</html>
```

Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

Text-transform

ئه م فرمانه یه کێکه له فرمانه هه ره به سووده کان به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین وا له نوسینه کانمان بکه ین که سه ر ه تای هه ر وشه یه به پیتی که پیتال واته گه وره ده ست پێ بکات یان ده توانین وا بکه ین که هه موو پیته کان به شێوه ی گه وره ده ر بکه ون یان هه موویان به شێوه ی بچووك ده ر بکه ون

capitalize

ئه م فرمانه وا ده کات که سه ره تای هه ر وشه یه ك به پیتی گه وره ده ست پێ بکات

نمونه :

```
<html>
<head>
```

```
<style type="text/css">

p
{
text-transform:capitalize;
}

</style>
</head>
<body>
<p>  we are strong </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

We Are Strong

uppercase

وه هه ر وه ها به هۆی ئه م فرمانه ده توانین وا له نوسینه کانمان بکه ین که هه موو پیته کان به شێوه ی گه وره پیشان بدات .

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-transform:uppercase;
}
```

```
</style>
</head>
<body>
<p>  we are strong </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

WE ARE STRONG

loweracase

وه هه ر وه ها به هۆى ئه م فرمانه ده توانين هه موو تێكسته كانمان بيكه ين به پيتى بچووك

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-transform:lowercase;
}

</style>
```

```
</head>
<body>
<p>  WE ARE STRONG </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

```
we are strong
```

Text-decoration

ئه م فرمانه تايبه ته به هێڵ واته ده توانين وا بكه ين كه هێڵ به ناوه ندی نوسينه كه دا بروات يان له ژێره وه ی يان نه ي بێت :

none

ئه م فرمانه وا ده كات كه ئه گه ر لينكمان دانا بۆ ماڵپه ره كه مان ئه وا هێڵی له ژێر هه يه به هۆی ئه م فرمانه ده توانين هێڵه كه لابه رين :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

a
{
```

```
text-decoration:none;
}

</style>
</head>
<body>
<a href="http://www.sul.eu5.org/">  sul.eu5.org </a>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

sul.eu5.org

underline

ده توانين به هۆى ئه م فرمانه واله نوسينه كانمان بكه ين كه هێڵيان له ژێر بێت

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-decoration:underline;
}

</style>
</head>
<body>
```

```
<p>کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

overline

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین وا له نوسینه كه مان بكه ین كه هێڵی له سه ر دابنێین

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-decoration:overline;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

Line-through

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین هێڵ به ناوه راستی نوسینه کانمان دا بهێنین

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-decoration:line-through;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

~~کوردستان~~

Text-indent


ئه م فرمانه یه کێکه له فرمانه سه رنج راکێشه کان به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین وا له نوسینه که مان بکه ین که له سه ره تای ده ست پێکردنی ده توانین بۆشایی بۆ به جی بهێڵین واته مه ودایه کی پێ بده ین ئه و کات ده ست بکات به پیشاندانی نوسینه که نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
text-indent:23%;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



ده بینین مه ودایه کی به جێ هێشتوه ئه و کات ده ست به نوسینه که کراوه

Font-style

ئه مه ش يه كێكه له فرمانه كان كه تايبه ته به شێوازى نوسينه كان كه چه ند شێوازێكمان هه يه

italic

ئه مه نوسينه كانمان لار ده كاته وه

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
font-style:italic;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

oblique

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
font-style:oblique;
}

</style>
</head>
<body>
<p>hy</p>
</body>
</html>
```

Word-spacing

ئه م فرمانه به كاردێت بۆ دانانی بۆشایی له نێوان ووشه كان واته تۆ ئه گه ر بته وێت مه ودای نێوان وشه كان به ئاره زووی خۆت دیاری بكه یت ئه وا پێویستت به م فرمانه ده بێت

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
```

```
{
word-spacing:30px;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان　　کورد　　کوردستان

Letter-spacing

ئه م فرمانه به کاردێت بۆ دانانی مه ودا یان بۆشایی له نێوان پیته کان واته ده توانین به ئاره زووی خۆمان له یه کتریان دوور بکه ینه وه :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
letter-spacing:30px;
```

```
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

ک و ر د س ت ا ن   ک و ر د   ک و ر د س ت ا ن

background

ئه م فرمانه به کاردێت بۆ دانانی ره نگ به شێوه ی باکگراوند وه هه ر وه ها ده توانین وێنه ش بکه ین به باك گراوند بۆ هه ر شتێك كه بمانه وێت وه ده توانین وای لێ بکه ین که دووباره ببێته وه یان نا وه چه ندان کاری تر :

Background-color

به هۆی ئه م فرمانه ده توانین با کگراوندی ماڵپه ره كه مان دیاری بكه ین یان په ره گراف

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

p
{
background-color:blue;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان کورد کوردستان


نمونه یه کی تر :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-color:pink;
}
```

```
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان </p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



Background-iamge

به هۆی ئه م فرمانه ده توانين وێنه بکه ین به باکگراوندی هه ر شتێك كه خۆت بته وێت

نموونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(ليره لينكى وێنه كه دابنى);
```

```
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



Background-repeat

به هۆی ئه و فرمانه ده توانین وا له و وێنه یه بکه ین که دووباره ببێنته وه یان دووباره نه بێته وه

ئه گه ر بمانه وێت دووباره ی بکه ینه وه به شێوه ی ئاسۆی :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
background-repeat:repeat-x;
}

</style>
</head>
```

```
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



وه ئه گه ر بمانه وێت به شێوه ی ستونی دووباره ی بکه ینه وه :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
background-repeat:repeat-x;
}

</style>
```

```
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



وه ئه گه ر بمانه وێت دووباره نه بێته وه :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
background-repeat:no-repeat;
}

</style>
</head>
<body>
```

```
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



وه ئه گه ر بمانه وێت هه م به شێوه ی ستوونی هه م ئاسۆیی دووباره ببێته وه :

نمونه :


```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
background-repeat:repeat-x,y;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
```

```
</html>
```

ئه نجام :



Background-position

ده توانین وا له وێنه كه مان بكه ین مه به ستم ئه و وێنه یه كه كردوومانه به باك گراوندی ماڵپه ره كه مان ده تواتین وای لێ بكه ین له لای چه پ یان له لای راست یان ناوه راست پیشان بدرێت

نمونه :


```
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-position:center;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
```

```
</html>
```

ئه نجام :



وه ده توانين واى لێ بکه ين بچێته لاى چه پ يان راست

نمونه :

بۆلاى چه پ:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-position:left;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

بۆ لای ڕاست:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">

body
{
background-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-position:right;
}

</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان کورد کوردستان</p>
</body>
</html>
```

نووسه ر

دانا



Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

www.youtube.com/computersoranu

class

ئیستا فێری ئه وه بووین كه چۆن تاگێك دیاری بكه یت له ناو زمانی سی ئێس ئێس بۆ نمونه ئه گه ر ویستباممان تاگی په ره گراف دیاری بكه ین ئه وا به وشێوه یه ده مان نوسی :

```
P
{
}
```

به ڵام ئه وه بۆ هه موو په ره گرافه كانه واته تۆ ئه گه ر تاگی په ره گراف به كار بهێنیت له ناو هوتمایل ئه وا هه مان ئه و كاریگه ریانه ی له سه ر جێ به جێ ده كرێت كه له سی ئێس ئێس دیاری مان كردووه به ڵام به هۆی كلاس ئه و كێشه مان نامێنیت ده توانین چه ند جۆر په ره گراف له ناو سی ئێس ئێس دیاری بكه ین وه هه ر یه كه یان شتی جیاوازیان بۆ دابنێین .

چۆن به كارى بهێنين ؟

سه ره تا ئه و تاگه ده نوسيت كه ده ته وێت به سى ئێس ئێس بيرازێنيته وه :

```
P
```

دواتر ئێمه ده مانه وێت دوو جۆر په ره گراف ديارى بكه ين بۆ په ره گرافى يه كه م :

```
p.first
{

}
```

ده بينين به هۆى خاڵێك په ره گرافى يه كه مان ديارى كر ره نگى ده كه ين به سوور

```
p.first
{
Color:red;
}
```

وه ئه م جاره په ره گرافى دووه م ديارى ده كه ين و ره نگى نوسينه كه ى ده كه ين به شين

```
p.first
{
Color:red;
}

p.second
{
Color:blue;
}
```

ئێستا دوو جۆر په ره گرافمان هه يه وه ئيستا له ناو هوتمايل به كاريان ده هێنين بۆ نمونه من ده مه وێت ووشه ى (گوڵ جوانه) ره نگى سوورى پێ بده م ئه وا ئه و په ره گرافه ديارى ده كه م كه تايبه ته به ره نگى سوور

```
<p class = “first”>   گوڵ جوانە  </p>
```

دە بینین ئە و پە رە گرافە م دیاری کرد کە لە نا و سی ئێس ئێس رە نگی سوورم پێ دابوو

وە ئە گە ر بمە وێت جۆری دووە م واتە رە نگی شین بکە م بە هە مان شێوە بە س جۆری پە رە گرافە کە دە کە مە ئە و جۆرە ی کە تایبە تە بە رە نگی شین

```
<p class=”second”>   گوڵ جوانە  </p>
```

نمونە :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p.first
{
color:red;
}

p.second
<html>
<head>
{
color:blue;
}

</style>
</head>
<body>
<p class="first">گوڵ جوانە </p>
<p class="second">گوڵ جوانە </p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

گوڵ جوانه

گوڵ جوانه

نووسه ر

دانا صدرالدين

٢٠١٢

id

ئه م فرمانه ش له كار كردن وه كو كلاس وايه به ڵام شێوازى به كارهێنانى جياوازى هه يه له گه ڵ كلاس ئه م فرمانه بۆ ئه وه به كار ده هێن كاتێك ئێمه كۆمه ڵێك شتمان بۆى دانا له ناو سى ئێس ئێس ئه وا دواتر له هه ر كاتێك پێويستمان پێى هه بوو ده توانين بانگى بكه ين يان به كارى بهێنين له ناو يه كێك له تاگه كانى هوتمايل .

ئه م فرمانه به م شێوازه به كا ر ده هێنين :

```
#dana
{
Color:pink;
Font-family:impact;
}
```

وه ك له نمونه كه دیاره به نیشانه ی هاش ده توانین ئایدیه كه دیاری بكه ین دواتر ناوێكی بۆداده نێین ئیستا ئه و ئایدیه ی كه دیاریمان كردووه ره نگی نوسینه كه ی په مه ییه وه جۆری فۆنته كه شمان دیاری كردووه

ئه گه ر بمانه وێت ئه و كاریگه ریانه ی كه بۆ (ئایدی دانا) مان داناوه له سه ر نوسینی جوڵاو جێ به جێ بكه ین ئه وا پێویسته له ناو ئه و تاگه ی كه تایبه ته به نوسینی جوڵاو پێویسته بانگی ئه و ئایدیه بكه ین كه دیاری مان كردووه له ناو سی ئێس ئێس

به م شێوازه :

```
<marquee id="dana">  كوردستان </marquee>
```

نمونه له سه ر په ره گراف :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#dana
{
color:pink;
font-family:impact;
}

</style>
</head>
<body>
<p id="dana">كوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

وه ده توانی به ئاره زووی خۆت چه ند ئایدیت ده وێت ده توانی به کاریان بهێنی

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
#dana
{
color:pink;
font-family:impact;
}
#twana
{
color:yellwo;
font-size:33px;
}

</style>
</head>
<body>
<p id="dana">کوردستان</p>
<p id="twana">کوردستان</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام:

کوردستان

کوردستان

به شێوه ی ده نگ و ره نگ

www.youtube.com/computersoranu

blue.dana66@yahoo.com

نووسه ر :

دانا صدرالدين

هاوینی ٢٠١٢

border

له زمانی سی ئێس ئێس ده توانین لێوار بۆ زۆربه ی شته كان دروست بكه ین وه ده توانین ره نگیان بكه ین وه ده توانین قه باره یان دیاری بكه ین وه چه نده ها جۆری لێوارمان هه یه كه ده توانین دروستیان بكه ین .

Border-style

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین جۆری لێواره كان دیاری بكه ین كه زۆر جۆرمان هه یه

dotted

ئه مه جۆرێكه له جۆره كانی لێوار نمونه :

```
Border-style:dotted;
```


نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:dotted;

}
</style>
</head>
<body>
<p>كوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



double

ئه مه ش جۆرێکی تره :


نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:double;

}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



solid

ئه مه ش جۆرێکی تره :


نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:solid;

}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



groove

ئه مه ش جۆرێکی تره :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:groove;
```

```
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

dashed

ئه مه ش جۆرێکی تر :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:dashed;

}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

inset

ئه مه ش جۆرێكی تری لێواره كانه :


نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:inset;

}
</style>
</head>
<body>
<p>كوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



outset

ئه مه ش جۆرێكی تر :

نمونه :


```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
```

```
{
border-style:outset;

}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



ridge

جوانترین جۆری لێوار :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:ridge;

}
</style>
```

```
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

hidden

ئه م فرمانه هه ڵده ستێت به شاردنه وه ی لێواره کان :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-style:hidden;

}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

Border-color

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین ره نگی لێواره كان به ئاره زووی خۆمان دیاری بکه ین

نمونه :

```
Border-color:blue;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-color:green;
border-style:dotted;

}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

Border-width

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین ئه ستوری لێواره کانما ن بچووك بکه ینه وه به ئاره زووی خۆمان یان ده توانین فراوانی بکه ین :

نمونه :


```
Border-width:20px;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-color:green;
border-style:dotted;
border-width:22px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



Border direction

ئیمه کاتێك لێوار دروست ده که ین ده توانین لای چه پ یان لای راست یان سه ره وه یان خواره وا به ئاره زووی خۆمان ره نگی بۆ دابنێین و قه باره ی گه وره بکه ین :

Border-left

ئه م فرمانه به کاردێت بۆ ده سکاری کردنی لێواری لای چه پ به ته نها به م شێوازه :

```
Border-left-color:red;
```


نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border-left-color:red;
border-left-style:inset;
border-left-width:15px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
```

```
</html>
```

ئه نجام :



Border-right

ئه مه ش به كاردێت بۆ دیاری كردنی لێواری لای راست به ئاره زوی خۆمان

نمونه :


```
Border-right-color:blue;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border-right-color:red;
Border-right-style:inset;
Border-right-width:15px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



Border-top

ئه مه به کاردێت بۆ ده سکاری کردن یان دروست کردنی لێواری سه ره وه به ئاره زووی خۆمان :

نمونه :

```
Border-top-width:20px;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border-top-color:red;
Border-top-style:inset;
Border-top-width:15px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان

Border-bottom

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین به ئاره زووی خۆمان لێوار بۆ خواره وه دروست بکه ین :

به م شێوازه :


```
Border-bottom-style:dotted;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border-bottom-color:red;
Border-bottom-style:inset;
Border-bottom-width:15px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



نمونه یه ك بۆ هه ر چوار لا:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border-bottom-color:red;
Border-bottom-style:inset;
Border-bottom-width:15px;
Border-top-color:blue;
Border-top-style:groove;
Border-top-width:15px;
Border-left-color:gray;
Border-left-style:outset;
Border-left-color:yellow;
Border-left-width:15px;
Border-right-color:pink;
Border-right-style:dashed;
Border-right-width:15px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>كوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



Border in line

وه هه ر وه ها ده توانین لێوار دروست بکه ین به یه ك هێڵ سه ره تا قه باره كه ی دیاری ده كه ین دواتر جۆره كه ی دواتر ره نگه كه ی

به م شێوازه :


```
Border:3px dashed green;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border:3px dashed green;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



padding

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین مه ودای نێوان په ره گراف و وێنه و هه موو ئه و شتانه ی که له هوتمایل به کاردین دیاری بکه ین واته بۆ نمونه من نوسینێك ده نوسم ده توانم مه ودای ئه و نوسینه له گه ڵ ئه و تاگه ی که به کارم هێناوه دیاری بکه م به ئاره زووی خۆم

بۆنمونه :

من ده مه وێت نوسینێك بنوسم وه ئه و نوسینه لێواری هه بێت پاشان به هۆی ئه و فرمانه وه ده توانم مه ودای نێوان نوسینه که و لێواره که ی به ئاره زووی خۆم دیاری بکه م


نمونه :

```
P
{
Border:2px solid green;
Padding:20px;
}
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border:2px solid green;
padding:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>هه میشه با به رده وام بین</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



نمونه یه کی تر ئه گه ر مه ودایه که ی که م بکه ینه وه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
border:2px solid green;
padding:2px;
}
</style>
```

```
</head>
<body>
<p>هه میشه با به رده وام بین</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

هه میشه با به رده وام بین

Padding-left

ده توانین مه وداى لاى چه پ ديارى بكه ين مه به ستم

نمونه :

```
P
{
Border:2px solid gray;
Padding-left:20px;
}
```

Padding-right

وه هه ر وه ها به هه مان شێوه ده توانین مه وداى لاى راست ديارى بكه ين :

نمونه :

```
P
{
Border:2px solid gray;
Padding-right:20px;
}
```

Padding-top

وه هه ر وه ها ده توانين مه وداى لاى سه ره وه ديارى بكه ين :

نمونه :

```
P
{
Border:2px solid gray;
Padding-top:20px;
}
```

Padding-bottom

وه هه ر وه ها ده توانين مه وداى ژێره وه به ئاره زووى خۆمان ديارى بكه ين

نمونه :

```
P
{
Border:2px solid gray;
Padding-bottom:20px;
}
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p.a
{
border:2px solid gray;
padding-left:20px;
}
```

```
p.b
{
border:2px solid green;
padding-right:20px;
}
p.c
{
border:2px solid blue;
padding-top:20px;
}
p.d
{
border:2px solid yellow;
padding-bottom:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="a">هه ميشه با به رده وام بين</p>
<p class="b">هه ميشه با به رده وام بين</p>
<p class="c">هه ميشه با به رده وام بين</p>
<p class="d">هه ميشه با به رده وام بين</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



....

Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

www.youtube.com/computersoranu

margin

ئه م فرمانه به کاردێت بۆ دروستکردنی مه ودا له نێوان لێواری گشتی ویب سایته که مان له گه ڵ ئه و تاگانه ی که له ئێچ تی ئێم ئێڵ به کاردین وه کوو په ره گراف و وێنه و هه تا دوایی


بۆ نمونه من ده مه وێت مه ودای نێوان ئه و نوسینه ی که ده ینوسم له گه ڵ لێواری گشتی ویبب سایته که م به ئاره زووی خۆم دیاری بکه م

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border:3px dashed green;
margin:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



وه ك له وێنه که دیاره ئه و مه ودایه ی که دیاریما ن کرد به ده ر که ت

Margin-direction

ده توانین به ئاره زووی خۆمان مه ودای نێوان پێکهاته کا نی هوتمایل له گه ڵ لێواری گشتی ویبب سایته که مان دیاری بکه ین له لای راست یان چه پ یان سه ره وه یان خواره وه

به م شێوازه :

```
Margin-left:20px;
```

Margin-left


به هۆی ئه م فرمانه ده توانین مه ودا دروست بکه ین له لای چه پ :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border:3px dashed green;
margin-left:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



Margin-top


وه هه ر وه ها ده توانین مه ودای سه ره وه دیاری بکه ین :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border:3px dashed green;
margin-top:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



Margin-right

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین مه ودای لای راست به ئاره زووی خۆمان دیاری بکه ین :


نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
```

```
{
Border:3px dashed green;
margin-right:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :



Margin-bottom


به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین مه ودا دروست بکه ین له لای خواره وه :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
Border:3px dashed green;
margin-bottom:20px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>کوردستان</p>
```

```
</body>
</html>
```

ئه نجام :



بۆفێربوونی ئه م زمانه به شێوه ی ده نگ و ڕه نگ

www.youtube.com/computersoranu

لیست

به هۆی ئه م زمانه وه ده توانین لیست دروست بکه ین به شێوازی زۆر جوان و سه رنج ڕاکێش وه ده توانین شوێنی لیسته کان دیاری بکه ین .

List-style-type

کاتێك ئێمه لیست دروست ده كه ین ئه وا كۆمه ڵێك ستایلی یان شێوازی تایبه ت به خۆی هه یه كه ده توانین به كاریان بهێنین .

Upper-roman

ئه م جۆره یه كێكه له جۆره كانی لیست كه به شێوه ی ئه لف و بێی رۆمانی ناوه كان ریزبه ند ده كات و رێكیان ده خات .

به م شێوازه :

```
List-style-type:upper-roman;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ol
{
list-style-type:upper-roman;
}
</style>
</head>
<body>
<ol>
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>
</ol>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

I. دانا
II. توانا

circle

ئه مه ش شێوازێکی تره له جۆری لیسته کان که لیسته کان به شێوه ی بازنه رێك ده خات و ناوه کان ریزبه ند ده کات

به م شێوازه :

```
List-style-type:circle;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ul
{
list-style-type:circle;
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>
</ul>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

- دانا
- توانا

List-style-image

ئه م فرمانه به کاردێت بۆ ئه وه ی به شێوه ی وێنه لیسته کان دروست بکه ین واته ناوه کان ریز به ند بکات به لاَم هه ر ناوه و وێنه ی له گه ڵ بێت له جیاتی ئه وانه ی سه ره وه

به م شێوازه :


```
List-style-image:url( لینکی وێنه که لێره داده نێین);
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ul
{
list-style-image:url(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578155_116644348476527_1909924797_n.jpg);
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>
</ul>
```

```
</body>
</html>
```

ئه نجام :



List –style-position

ده توانين ئێمه شوێنی ليسته کانما ن دياری بکه ين واته ليسته کانمان ببن به ليستی سه ره کی ئ يان نا

Outside

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانين وا له ليسته که مان بکه ين که ببێته ليستی سه ره کی واته شوێنه که ی له سه ره وه بێت . به م شێوازه :

```
List-style-position:outside;
```

Inside

ئه م فرمانه وا ده كات كه ليسته كه مان نه بێته ليستي سه ره كى واته كه مێك ده چێته ناوه وه به به راورد له گه ڵ ليستى سه ره كى

به م شێوازه :

```
List-style-position:outside;
```

نمونه به يه كه وه :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
ol
{
list-style-type:upper-roman;
list-style-position:inside;
}
ul
{
list-style-type:circle;
list-style-position:outside;
}
</style>
</head>
<body>
<ol>
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>
</ol>
<ul>
<li>دانا</li>
<li>توانا</li>
```

```
</ul>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

I. دانا
II. توانا

- دانا
- توانا

Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

www.youtube.com/computersoranu

نووسه ر :

دانا

٢٠١٢

table

ده توانین له زمانی سی ئێس ئێس خشته به ئاره زووی خۆمان دروست بکه ین وه هه ر وه ها لێواری بۆ دیاری بکه ین و ره نگیان پێبده ین :

بۆ نمونه ده مانه وێت لێوار بۆ خشته که مان دروست بکه ین به م شێوازه ئه م کاره ده که ین

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td
{
border:2px dotted gray;
}
</style>
</head>
<body>

<table>
<th>ناو </th>
<th>ته مه ن</th>
<tr>
<td>دانا</td>
<td>٢٠</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

ناو	ته مه ن
دانا	۲۰

وه هه ر وه ها ده توانين قه باره ی خشته كه مان دياری بكه ين :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td
{
border:2px dotted gray;
width:30px;
height:33px;
}
</style>
</head>
<body>

<table>
<th>ناو </th>
<th>ته مه ن</th>
<tr>
<td>دانا</td>
<td>۲۰</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

ناو	ته مه ن
دانا	٢٠

وه هه ر وه ها ده توانین ئه و نوسینانه ی له ناو خشته که ده نوسرین ده توانین ئاراسته کانیان دیاری بکه ین به ئاره زووی خۆمان :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td
{
border:2px dotted gray;
width:300px;
height:33px;
text-align:center;
}
</style>
</head>
<body>

<table>
<th>ناو </th>
<th>ته مه ن</th>
<tr>
<td>دانا</td>
<td>٢٠</td>
</tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

ته مه ن	ناو
٢٠	دانا

وه هه روه ها ده توانين ره نگ بكه ين به باك گراوندى خشته كه مان :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
table,th,td
{
border:2px dotted gray;
width:300px;
height:33px;
text-align:center;
background-color:blue;
}
</style>
</head>
<body>

<table>
<th>ناو </th>
```

```
<th>ته مه ن</th>
<tr>
<td>دانا</td>
<td>٢٠</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

ته مه ن	ناو
٢٠	دانا

نووسه ر :

دانا صدرالدين

زانكۆى سۆران

٢٠١٢

Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

www.youtube.com/computersoranu

content

ئه م فرمانه یه كێكه له فرمانه هه ره جوان و سه رنج راكێشه كان ئه وفرمانه بۆئه وه به كاردێت بۆنونه ئه گه ر ئێمه بمانه وێت تێكستێك بنوسین وه ده توانین به هۆی ئه م فرمانه ناتنوانین كۆپی بكه ین وه به دووشێواز به كاردێت یان له سه ره تا یان له كۆتایی

before

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین له سه ره تا به كاری بهێنین به م شێوازه :

```
p.before
{
Content:" لیره ئه و تێكسته بنووسه";
}
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p:before
{
content:"كوردستان";
}
</style>
</head>
<body>
<p>سلاو</p>
</body>
</html>
```

سه یركه ن ناتوانی ووشه ی كوردستان كۆپی بكه یت !!!

ئه نجام :

کوردستانسلاو

after

وه هه روه ها به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانين ئه و نوسينه ی که ده مانه وێت کۆپی نه بێت له کۆتايی بينوسين :

به م شێوازه :

```
P:after
{
Content:"کورد";
}
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p:after
{
content:"کوردستان";
}
</style>
</head>
<body>
<p>سلاو</p>
</body>
</html>
```

ئه نجام :

سلاوكوردستان

active

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین وا بكه ین كه ئه گه ر كلیكمان له سه ر هه ر لینكێك كرد ئه وا ده توانین وا بكه ین ره نگه كه ی بگۆرین

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
a:active
{color:green;font-size:33px;}
</style>
</head>
<body>
<a href="http://www.google.com/">google</a>
</body>
</html>
```

ئیستا ئه گه ر كلیك له سه ر لینكه كه بكه ن ئه وا ره نگه كه ی ده گۆڕێت بۆ سه وز وه هه روه ها قه باره ی فۆنته كه ش ده گۆڕێت .

hover

به هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین وا بكه ین هه ر كاتێك كلیكی ماوسمان برده سه ر لینكه كه راسته وخۆ ده توانین ره نگه كه ی بگۆرین :

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
a:hover
{color:green;font-size:33px;}
</style>
</head>
<body>
<a href="http://www.google.com/">google</a>
</body>
</html>
```

Css grouping

ئێمه ده توانین چه ند شتێك به یه كه وه دیاری بكه ین وه هه مان كاریگه ری له سه ر جێبه جی بكرێت به م شێوازه :


```
P,a,hr
{
Color:blue;
}
```

وه ك ده بینین سی شتمان به یه كه وه دیاری كرد و ره نگێكمان بۆ دیاری كرد بۆ هه ر سێكیان

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p,a,hr
{
color:blue;
background-color:black;
}
</style>
</head>
<body>
<p>كوردستان</p>
<a href="http://www.google.com/">google</a>
<hr>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

Display

یه هۆی ئه م فرمانه وه ده توانین شێوازی پێکهاته کانی هوتمایل دیاری بکه ین و ه چه ند شێوازێکی تایبه ت به خۆی هه یه بۆ پیشاندانی ئیلیمێنته کان

none

ئه م فرمانه وا ده کات که نه توانین شته کان ببینین واته بیان شارینه وه :

به م شێوازه :

```
Display:none;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
display:none;
}
</style>
</head>
<body>
<p>كوردستان</p>

</body>
</html>
```

ئه نجام :

وه ك له وێنه كه دیاره هێچ شتێك به دیار ناكه وێت :

inline

ئه م وا ده كات كه هه موو شته كانمان له سه ر یه ك هێڵ پیشان بدات

به م شێوازه :

```
Display:inline;
```

نمونه :

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
display:inline;
}
</style>
</head>
<body>
<p>كوردستان</p>
<p>كورد</p>
</body>
```

```
</html>
```

ئه نجام :

کوردستان کورد

چه ند نموونه یه ك:

نمونه ١


```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p
{
text-align:center;
color:blue;
background-color:yellow;
}
body
{
background-color:black;
border:4px inset red;
}
</style>
</head>
<body>
<hr>
```

```
<p class="a">نمونه ی یه که م</p>



<hr>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



نمونه ٢

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
p.a
{
text-align:center;
color:blue;
background-color:yellow;
```

```
}
p.b
{
text-align:center;
color:red;
}
p.b:hover
{
color:blue;
}
body
{
background-color:black;
border:4px inset red;
}
</style>
</head>
<body>
<hr>
<p class="a">نمونه ی دووه م </p>
<p class="b">كليك ببه سه رى </p>
<hr>
</body>
</html>
```

ئه نجام :



Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

www.youtube.com/computersoranu

خوێنه ری به رێز به م شێوازه گه یشتنیه کۆتایی ئه م کتێبه هیوادارم توانیبێتم سوودێك به تۆی تینوی زانست و زانیاری ببه خشم وه هه روه ها توانیبێتم هه موو بابه ته کان به باشی شی بکه مه تاکو ئێوه ی تینوی زانست و زانیاری هیچ کێشه یه کتان نه بێت له م بابه تانه ی که له م کتێبه دا باس کراوه وه هه ر بابه تێك که باس کرابێت له م کتێبه دا ئه وا نموونه ی له گه ڵ دانراوه بۆ ئه وه ی زیاتر شته کانتان له به ر چاوو بێت وه هه ر وه ها ئه نجامی هه موو نمونه کانیشمان بۆ داناون .

وه ئه گه ر هه ر که م و کوریه کمان هه بێت له باس کردنی بابه ته که یان له هه ر شتێك له م کتێبه ئه وا هیوادارم بمان بوورن وه خۆشحال ده بم ئه گه ر ئاگادارم بکه نه وه بۆ ئه وه ی له به ر هه مه کانی داهاتوو ئه م جۆره هه ڵانه دووباره نه بنه وه .

وه زۆر خۆم به خۆشحاڵ ده زانم که توانیم ئه م کتێبه ش بۆ ئێوه ی ئازیز و خۆشه ویست ئاماده بکه م و بیخه مه به ر ده ستتان بۆ ئه وه ی کیشه تان له م بابه ته نه بێت وه به ڵێنتان پێ ده ده م که ئه مه دوا به ر هه م نابێت له باره ی ویب سایت دروستکردن به ڵکو به ر هه می تریشتان بۆ ئاماده ده که م به ڵام به پیی کاتی گونجاو .

له کۆتایدا دووباره هیوادارم بمان بوورن بۆ هه ر هه ڵه یه ك وه ده توانن ره خنه و پێشنیاره کانتان بنێرن بۆ ئه م ناونیشانانه .

نووسه ر :دانا صدرالدين

زانکۆ : سۆران

ساڵ : هاوینی ٢٠١٢

Blue.dana66@yahoo.com

Dana.computer92@gmail.com

Facebook.com/2292.hard.way